

t3_group_4 (TM- RhvZd2xooxGx2FdnWbqSFAFGpgGMwGAP8)

October 27, 2020

Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_group_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v3_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_int_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (m1_group_2 X0 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (r1_struct_0 X0 X2))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (m2_subset_1 X0 k1_numbers k5_numbers) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge ((v3_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_group_2 X3 X1) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X3)) \Rightarrow \\ & ((X2 = X4) \Rightarrow (k5_group_1 X1 X0 X2 = k5_group_1 X3 X0 X4)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m2_subset_1 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (6)$$

Assume the following.

$$(\neg v1_xboole_0 k4_ordinal1) \wedge (v3_ordinal1 k4_ordinal1) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (9)$$

Assume the following.

$$m1_subset_1 k5_numbers (k1_zfmisc_1 k1_numbers) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((v1_int_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k5_group_1 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (r1_struct_0 X0 X1) \Leftrightarrow (X1 \in u1_struct_0 X0)) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (m1_subset_1 X0 k4_ordinal1) \Rightarrow (v7_ordinal1 X0) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v7_ordinal1 X0) \Rightarrow (v1_int_1 X0) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (v1_xboole_0 X1)) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (v3_group_1 X1)) \quad (16)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m2_subset_1 X0 k1_numbers k5_numbers) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (v2_group_1 X1) \wedge (v3_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 \\ & X1))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_group_2 X3 X1) \Rightarrow ((r1_struct_0 X3 X2) \Rightarrow (r1_struct_0 X3 (k5_group_1 \\ & X1 X0 X2)))))) \end{aligned}$$